

«Дьүрүһүй, сахам хомуһа!» хомус тардытыгар улууска оҕолорго ытыллар күрэх

«Дьүрүһүй, сахам хомуһа!» оҕолорго ытыллар хомус күрэхэ урукку сылларга кулун тутар ыйга ытыллар буоллабына кэнники үс сылга Саха Өрөспүүбүлүкэтигэр сэттиннэ 30 күнүгэр бэлиэтэнэр хомус күнүн көрсө ытыллар буолла.

«Дьүрүһүй, сахам хомуһа!» күрэх Сунтаардаабы оҕо дьоҕурун сайыннаран киин уһууааччыта Спиридонова Т.Н. бырайыагынан ытыллар. Хомус тардарынан дьарыктанар оскуола иннинээҕи саастаах оҕолорго, оскуола саастаах оҕолорго, кинилэр салайааччыларыгар аналлаах тэрээһин.

Тэрийээччилэр: Сунтаардаабы үөрэҕири салалтата, Сунтаардаабы култуура уонна айылгы салалтата, Сунтаардаабы оҕо дьоҕурун сайыннаран киин, «Олонхо» этно-культурнай киин.

Оҕону хомус эйгэтигэр кыра сааһыттан сыһыарыы, хомуһу пропагандалааһын, тардыы араас ньымаларын туһанан айар таһымы, хомуска маастарыстыбаны үрдэтии сүрүн сыалынан-соругунан буолар.

Күрэххэ кыттааччылар: Биирдиилээн толорор хомуска тардааччы оҕолор; Бөлөбүнэн (икки, үс, түөрт, биэс буолан) Ансаамбылынан (биэстэн үөһэ)

Күрэх ирдэбилэ:

- ❖ Хомуска тардыыга, оонньоохунна – көнүл тардыы, ким хайдах дьүһүйэн оонньоурунан;
- ❖ Оскуола иннинээҕи саастаах оҕолорго (эбэлээт хомуска тардыы ирдэммит, хомус тула ырыа, хоһоон, үгүкүү, уо.д.а) икки мүнүүтэттэн кылгыа суохтаах;
- ❖ Оскуола саастаах оҕолорго үс мүнүүтэттэн уһун ирдэнэр;
- ❖ Толорооччулар толору сахалыы танастара биһирэнэр;

КЫАЙЫЫЛААХТАРГА махтал суруктар, туоһу суруктар туттарыллыахтара. Наҕараадалааһын кэнниттэн кыайыттардыын КУОЛААН тардан түһүлгэни түмүктээһин..

2018, 2019 сылларга ытыллыбыт улуустаабы «Дьүрүһүй сахам хомуһа» күрэх түмүктэрэ:

2018 с. кыттааччы ахсаана: 13 нэһиликтэн 146 хомусчут, (Сунтар (СЦДТ, СДШИ, ССОШ№1, СГ, СНОШ, МБДОУ «Ньургуйун»), Кемпендйай, Эльгэй, Хоро, Тюбэй, Крестях, Хадан, Бордон, Кюндяй, Тюбэй-Жархан, Кутана, Мар-Кюель, Жархан.)

Гран при «Чулуу хомусчуттар» (10-15 л.) «Дуорай» ансамбль СЦДТ рук. Спиридонова Т.Н. специальный приз хомус от Николаева Дмитрия Викторовича;

«Бастын уһууааччы» Спиридонова Тамара Николаевна

«Бастын уһууааччы» Чярина Анна Егоровна

«Бастын уһууааччы» Нохсорова Сахая Михайловна

Детсад саастаахтарга, 1 кл. үөрэнээччилэрэ (сольные, групповые)

1 место «Уруйэчээн» ансамбль, Сунтар МБДОУ «Ньургуйун» рук. Алексеева Т.А.

1 м. Попова Ньургуйаана, Сунтар МБДОУ «Ньургуйун» 5 л., рук. Нохсорова С.М.

2 м. Семенов Харысхан, 4 л., МБДОУ с. Кемпендйай рук. Дмитриева М.П.

2-4 кл.

(сольные)

1 м. Павлова Света, СДШИ рук. Нохсорова С.М.

2 м. Яковлева Виталина, Сунтар, рук. Нохсорова С.М.

3 м. Слепцов Сергей Элгээйи, рук. Чярина А.Е.

(групповые)

1 м. «Терут дор5оон» ансамбль СДШИ рук. Нохсорова С.М.

2 м. «Кеечук» ансамбль Элгээйи рук. Захарова Е.В.

3 м. 2 в кл. СНОШ рук. Спиридонова Т.Н., Михайлова Т.М.

5-11 кл.

(сольные)

1 м. Никитина Диана, 14 л., СЦДТ рук. Спиридонова Т.Н.

2 м. Федорова Света, 12 л. СДШИ рук. Нохсорова С.М.

3 м. Петрова Сахайаана, 16 л. Бордон рук. Петрова Л.Г.
(групповые)

1 м. «Уруйэчээн» ансамбль с. Эльгяй рук. Чярина А.Е.

2 м. «Дьурулгэн» ансамбль с. Кутана рук. Алексеева Т.А.

3 м. «Дьизэрэй» ансамбль с. Шея рук. Ефимова М.Н.

2019 с. кыттааччы ахсаана: 13 нэһилиэктэн 110 хомусчут (Сунтар (СЦДТ, СДШИ, ССОШ№1, СГ, ССОШ№2, СНОШ, МБДОУ «Ньургуйун», «Чебурашка», «Березка», «Елочка»), Кемпендэй, Эльгяй, Бордон, Жархан, Кюкяй, Тюбэй-Жархан, Нахара)

Гран при. Ильина Света. СЦДТ рук. Спиридонова Т.Н.

1 м. Контогорова Сандра- СДШИ, рук. Спиридонова КВ

2 м. Степанова Ванесса- рук. Спиридонова КВ

3 м. Семенов Альберт- Бордонская СОШ, рук. Петрова Л.Г.

Анал ааттар.

1. «Дьурускэннээх хомусчут»-Никитина Диана, СЦДТ. Рук. Спиридонова ТН

2. «Ымылаах хомусчут»- Петрова Марина, Бордонская СОШ, Рук. Петрова ЛГ

3. «Ебугэни утумнааччы хомусчут»-Корякина Амалия, ЭльгСОШ, Рук. Захарова ЕВ

4. «Аныгы тэтим хомусчута»- ансамбль «Эйгэ», Кюкяйская СОШ, рук. Герасимова И.М.

Детсад саастаахтарга. (бөлөбүнэн)

1 м- «Кэрэчээнэ» МБДОУ «Ньургуйун», рук. Спиридонова ВВ

2 м. - МБДОУ «Чебурашка», Иванова ЗМ

Зм.- МБДОУ «Елочка» Эльгяй рук. Евсеева СА

Детсад саастаахтарга. (биирдиилээн)

4 м. -Тихонова Арина, Тюбэй-Жархан, рук. Степанова АВ

5 м. – Егорова Алиана, МБДОУ «Ньургуйун», рук. Спиридонова НВ

6 м. Степанова Ира, МБДОУ «Березка», рук. Алексеева ТА

2-4 кл. (бөлөбүнэн)

1м-«Терут дор5оон», СДШИ, рук. Спиридонова КВ

2м-«Дуорай кэскиллэрэ» СЦДТ, рук. Спиридонова ТН

3м- «Дьизэрэй», СНОШ, рук. Лукина ИН, Андреева АА

5 кл. үрдүкүлэргэ. (бөлөбүнэн)

Гран при. Трио «Дуорай». СЦДТ, рук. Спиридонова ТН

1м- «Дор5оон о5уора». СДШИ, рук. Спиридонова КВ

2м- «Дуорай» СЦДТ, рук. Спиридонова ТН

3м- «Сардана» Бордонская СОШ, рук. Петрова Л.Г.

Сэтинньи 30 күнүгэр бэлиэтэнэр хомус күнүн көрсө

«Дьүрүһүй, сахам хомуһа!»

хомус тардыытыгар улууска о5олорго ытыллар күрэх

БАЛАҤЫАНЫБАТА

Уопсай быһаарыыта: Сунтаардаабы о5о дьобурун сайыннарар киин уһуйааччыта Спиридонова Т.Н. бырайыага. Хомус тардарынан дьарыктанар оскуола иннинээ5и саастаах о5олорго, оскуола саастаах о5олорго, кинилэр салайааччыларыгар аналлаах тэрээнин.

Буолар сирэ: Сунтаар сэл., Улуустаабы «Олонхо» этно-культурнай киин

Буолар күнэ-дьыла: сэтинньи 21 күнэ 2019 сыл

Күн-күрөс сабалар:

❖ 9ч. 00 м. -10ч.00 м. - кыттааччылары регистрациялааһын;

❖ 10ч.00м.- 10ч.30м. - быйыл саҥа хомуһунан дьарыктанар о5олорго «Хомус эйгэтигэр сүрэхтэнии» сирэ-туома

❖ 10ч.30м. - Күрэх сабалар

Тэрийэччилэр: Сунтаардаабы үөрэ5ири саламтата, Сунтаардаабы култуура уонна айылгы саламтата, Сунтаардаабы о5о дьобурун сайыннарар киин, «Олонхо» этно-культурнай киин.

Күрэх ытыллар сыала-соруа:

- ❖ Хомус эйгэтигэр сыһыарыы, хомуһу пропагандалааһын;
- ❖ «Хомус эйгэтигэр сүрэхтэнии» нөнгө сахалыы сизэргэ-туомна оҕолору кытыннарыы, билиһиннэри;
- ❖ Тардыы араас ньымаларын туһанан айар таһымы, хомуска маастарыстыбаны үрдэти;
- ❖ Улууска баар хомус ансаамбылларын, биирдиилээн тардааччылары көрөөччү иннигэр, дьүүлүүр сүбэҕэ таһааран тургутан көрүү;
- ❖ өр кэмгэ дьарыктанар оҕолор таһымнарын кэтээн көрүү.

Күрэххэ кытталлар:

- ❖ Биирдиилээн толорор хомуска тардааччы оҕолор;
- ❖ Бөлөбүнэн (икки, үс, түөрт, биэс буолан)
- ❖ Ансаамбылынан (биэстэн үөһээ)

Дьүүлүүр сүбэ сыанабылыгар сааһынан наардааһын:

- ❖ Оскуола иннинээҕи саастаах оҕолорго, бастакы кылаас оҕолоругар сыанабыл бииргэ.
- ❖ 2-4 кылаас оҕолоро,
- ❖ 5 кылаастан үөһээ
- ❖ Сааһыттан тутулуга суох санҕа тардааччы (регистрацияҕа бэлиэтиигит)
- ❖ Бастакы, иккис, үһүс сылын дьарыктанааччылар;
- ❖ Үс сылтан үөһээ утумнаахтык дьарыктанааччылар.

Күрэх ирдэбилэ:

- ❖ Хомуска тардыыга, оонньоохунҕа – көнүл тардыы, ким хайдах дьүһүйээн оонньоурунан;
- ❖ Оскуола иннинээҕи саастаах оҕолорго (эбэһээт хомуска тардыы ирдэммэт, хомус тула ырыа, хоһоон, үҥкүү, уо.д.а) икки мүнүүтэттэн кылгыа суохтаах;
- ❖ Оскуола саастаах оҕолорго үс мүнүүтэттэн уһун ирдэнэр;
- ❖ Толорооччулар толору сахалыы таһастара бийирэнэр;
- ❖ Хомус күрэҕэр кыттааччы биир төгүл 100 солк. усунуос төлүүр (хаста да кыттар кыттааччы биирдэ)

КЫАЙЫЫЛААХТАРГА махтал суруктар, туоһу суруктар туттарыллыахтара.
Наҕараадалааһын кэнниттэн кыайбыттардыын **КУОЛААН** тардан түһүлгэбит түмүктэниэ.
Билсэр тел. 22762

Оҕо дьобурун сайынналар киин тэрийэр хамыһыһыата